



MOPHATO

1

BUKA YA
MORUTWANA

Platinum

Dikgono tsa Botshelo

J. Mansfield • S. Mahomed • L. Shaw • C. Gleeson-Baird

Platinum Dikgono tsa Botshelo Mophato wa 1 Buka ya Morutwana

Maskew Miller Learning
10 Freedom Way, Milnerton, Cape Town, 7441

© Maskew Miller Learning (Pty) Ltd 2025

Ditokelo tsotlhe di sireleditswe. Ga go karolo ya kgatiso e, e e ka boelediwang, ya bolokwa mo mofuteng o o ka tlhagiswang gape ka ona, kgotsa ya gaswa mo sebopegong sengwe le sengwe kgotsa ka mokgwa o o rileng (eleketeroniki, ka motšhine, ka kgatiso kgotsa ka mokgwa o mongwe o o sa dumeletsegeng) ntle le gore go bonwe tumelano e e kwadilweng fa fatshe ya mong wa ditshiamelo tse di sireleditsweng tsa bokwadi pele.

Fa o batla go rebolelwa tetla ya go ka gatisa lekgetlo le lengwe gape kgotsa go dirisa karolo nngwe le nngwe ya buka eno, o kopiwa gore o ikgolaganye le Setlhopho se se reboletanang ka Ditshwanelo le Tetla mo go 021 532 6000 kgotsa ka go romela imeile mo go rightsgranting@mml.co.za. Go begela tshenyo ya ditshwanelo tsa mokwadi, tweetswee romela imeili go copyright@mml.co.za.

Kgatiso ya X ka 20XX

ISBN 978-1-779-83499-7
ePDF ISBN 978-1-834-98632-6

Mophasalatsi: Mhlali Ndzendze
Morulaganyimogolo: Ru Bailey
E rulagantswe ke: Falolang Modungwa
Mothalo wa bokwantle ka: MML Visual Design
Botaki jwa bokwantle ka: MML Visual Design
Mothalo wa buka ka: MML Visual Design
Botaki ka: Chamique Johnson, MML Design Studio; Robin McBride, Raphael Njoroge, Bennie Kruger, Fungai Mudimu, Angie Bowring, Patrick Latimer, Susie Appleby, Tebatso Machaba, Ken Etberg, Ronell Lareman, Izak Vollgraaf, Danielle Albertyn, Kobus Galloway
Thulaganyo ya mokwalo ka : The Icon Agency
E gatisitswe ke

Ditebogo

Mokwadi le mophasalatsi ba lebogela tshebediso ya ditshwantsho go tswa go:

p49b, sundaemorning/123RF; p49c, vstekphotographie/123RF; p76c, peopleimages12/123RF; p76d, peopleimages12/123RF; p93b, gianlucaipiccin/123RF; p93e, lexmomot/123RF; p108c, newgena/123RF; p110, sdart/123RF; p112b, jangobeat/123RF; p112c, sarahdoow/123RF; p112d, sunshineseeds/123RF; p128b, digicomphoto/123RF; p128c, fvphotography/123RF; p129a, sereznii/123RF; p129b, sereznii/123RF; p129c, galsand2/123RF; p129d, poko42/123RF; p133, sdart/123RF; p135a, jat306/123RF; p135b, grynold/123RF; p135c, erstudiodostok/123RF; p136a, petertt/123RF; p140c, idmanjoe/123RF; p140f, photonaatoy/123RF; p140g, sergey0506/123RF; p140i, supermatos/123RF; p140m, lightkeeper/123RF; p146a, macrovector/123RF; p172, jemastock/123RF;

Shutterstock:

p13c, PEPPERSMINT; p13e, Shutterstock; p13g, Kanghophoto; p13h, Shutterstock; p13i, Shutterstock; p13j, PixelsMD Production; p16a, Evgeny Atamanenko; p16b, Vadym Lavra; p16c, ArtHeart; p16d, alazur; p16e, vectorfusionart; p22a, Marinchev Viacheslav; p22c, SAMONNOY; p23d, museyushaya; p24a, Mix Tape; p24b, ClassicVector; p24c, Passion-pearl; p28, jsabirova; p33a, mr.staphylococcus aureus; p33b, Dualororua; p40a, fizkes; p40b, Odua Images; p47a, Picture-Xpress; p47b, CristinaM_23; p49a, rbkomar; p49d, Lucky Business; p49e, SeventyFour; p49f, Alberto Cotilla; p58a, Venkatesa Perumal; p58b, Dikushin Dmitry; p59a, Roman Samborskiy; p59b, megaflopp; p59c, wavebreakmedia; p63b, Mr.Teerapong Kunkaeo; 63d, Mr.Teerapong Kunkaeo; p68a, fizkes; p68b, AYO Production; p68c, Ground Picture; p69, Your_universe; p70a, Tenstudio; p70b, Colorfuel Studio; p70c, Mark Skitsky; p70d, BlueRingMedia; p70e, Dualororua; p75a, Vector Club; p75b, Victor Brave; p75c, Colorfuel Studio; 76a, PeopleImages.com - Yuri A; p76b, Lucian Coman; p83e, afniandji8999; p84c, Ali_Cobanoglu; p87, Roman Chazov; p90a, Art_Volkusha; p90b, David Michael Bellis; p90c, Vortex525; p93a, Klever Level; p93c, Krysek; p93d, Reshetnikov_art; p107a, Peter Turner Photography; p108a, Africa Studio; p108b, monticello; p108e, Marcin Osman; p108f, Ryzhkov Oleksandr; p108g, Agami Photo Agency; p109a, Taras Grebinets; p109b, BurntImagesLLC; p109c, Ondrej Prosicky; p112a, Vaclav Sebek; p113b, Jakaphop Rungrot; p115b, Pisut chounyoo; p115c, Agami Photo Agency; p123a, Zoom Team; p123b, pp1; p123c, yevgeniy11; p123d, MaraZe; p123f, Clara Bastian; p123g, StockMediaSeller; p123h, yas_creative; p123k, MaraZe; p128d, Timmary; p130a, Aninka Bongers-Sutherland; p130b, Thao Lan; p130c, Axel Mel; p134a, xNick; p134b, Javier Catano Gonzalez; p134c, EditheVideo; p134d, Frank Fennema; p136b, xNick; p136c, Javier Catano Gonzalez; p136d, Day Of Victory Studio; p136e, Yuri Orgunov; p138a, Piotr Piatrouski; p138b, Hyserb; p138c, anandoart; p139a-e, vector_17; p140a, iphotosmile; p140b, alexgo.photography; p140d, Stokkete; p140e, Camp1994; p140h, Justin Beyerlin; p140j, Skrypnikov Dmytro; p140k, U. J. Alexander; p140l, Bannafarsai_Stock; p140n, Evannovostro; p141, Sanches11; p143, Sanches11; p146b, Black Creator 24; p146c, djvstock/123RF; p146d, haraki project; p158b, Komsan Loonprom; p158c, FamVeld; p160b, David Michael Bellis; p160c, Prostoc-studio; p161a, AngelaAllen; p161b, Douglas Cliff; p162a, New Africa; p162b, Vlyaks; p162c, CL Shebley; p162d, Douglas Cliff; p162e, tawanroong; p166a, Anastacia - azzzya; p166b, Rodrigorc; p168a, KK.KICKIN; p168b, SureeNah; p168c, nednapa; p169, Istomina Olena; p171, KK.KICKIN; p176a, Javier Catano Gonzalez; p176b, xNick; p176c, EditheVideo; p177a, SureeNah

Mokwadi le mophasalatsi ba lebogela tshebediso ya ditshangwa go tswa go:
p92, Sockeye Media LLC

O a amogelwa mo tseleng e kgatlang ya go Ithuta



Morutwana yo o rategang.

Re a go amogela mo bukeng eno ya thuto e e kgatlang thata! O tlike go kopana le batsayakarolo ba ba kgatlhisang; fela jaaka fa motsayakarolo mongwe le mongwe a kgethegile ka tsela ya gagwe, le wena o kgethegile fela jalo!



Thabo



Tuck Shop Lady



Lily



Sahil



Tebogo



Amina



Zara



Lulama



Lina



Aiden



Khaya

Mo bukeng ya gago ya thuto o tlike go bona dilo tse di latelang, tse di tla go thusang fa o ntse o ithuta le go ribolola dilo tse dintsi thata.

- **A re simolole:** Setlhogo sengwe le sengwe se simolola ka tshedimosetso e e bothokwa ya se o tla bong o ithuta ka sone.
- **Nako ya go batlisisa:** Metshameko e e monate e e tla go kgothaletsang go batlisisa dikgopolo tse disha, go ithuta dilo tse dintle le go rarabolola Dipasele.
- **Mafoko a masha:** Ithute mafoko a masha a a tla go thusang go godisa letlotlo la gago la mafoko.
- **A re bone:** Kwa bokhutlong jwa setlhogo sengwe le sengwe, dira ditiro tseno gore o kgone go nna motlotlo ka se o ithutileng sone!
- **Tlathobo ya Semmuso:** Seno se tla tlathoba gore o tlogantse go le kana kang dilo tsothe tse di ntseng di rutiwa mo kgweditharong eo.

Buka eno ya thuto e tla go kgothaletsa go bereka o le mongwe, le ka ditlhopho. Lo tla opela, lo bine lo bo lo ithute mmogo. Tlhomamisa gore o baakanyetsa thuto nngwe le nngwe o, bo o botse le morutabana dipotso di le dintsi ka mo o ka kgonang ka gone.

Ipaakanyetse go ithuta, go tshameka le go tlhama dilo le ditsala tsa gago.

Itumelele go ithuta.

Diteng

Kgweditharo 1

Setlhogo 1 Ka ga me	1
Tshedimosetso ya botho	2
Re kgethegile mme re tlomologile ..	3
Dilo tse nka di dirang	4
Ke tshwana le ditsala tsa me ka eng?	5
Ke farologana jang le ditsala tsa me	6
A re bone.....	7
Setlhogo 2 Kwa sekolong	8
Leina la sekolo, morutabana le mogokgo	10
O fitlhela kae mafelo a a farologaneng mo sekolong	11
Go ya phaposiborutelong le melawana	13
Ke ya jang sekolong?.....	15
A re bone.....	17
Setlhogo 3 Mekgwatlwaelo ya boitekanelo ...	18
Robala.....	20
Tsela e e siameng ya go dirisa ntlwanaboithusetso	22
Nna phepa	23
Ikatise le go tshameka ka gale	24
A re bone.....	25
Setlhogo 4 Maemo a bosa	26
Tshate ya maemo a bosa ya letsatsi le letsatsi	28
Maemo a bosa le rona	30
Malatsi a bodumedi le a mangwe a botlhokwa	32
A re bone.....	33
Tlhatlhobo ya Semmuso: Kgweditharo 1	34

Kgweditharo 2

Setlhogo 5 Lelapa la me	36
Lelapa ke eng.....	38
Ditokololo tsa lelapa la me	40
Go kgathalelana kwa lapeng.....	41
A re bone.....	43
Setlhogo 6 Tshireletsego kwa gae	44
Ditsela tsa go sireletsega kwa gae	47
Go babalesega fa o le esi mo lapeng	48
Karata ya nomore ya potlako	50
A re bone.....	51
Setlhogo 7 Mmele wa me	52
Dikarolo tse di farologaneng tsa mmele	54
Dikarolo tse di farologaneng tsa mmele wa me tse di sutang	56
Dikarolo tsa mmele wa me tse ke sa kgoneng go di bona	58
Ditemosi di le tlhano le ditiro tsa tsone	61
A re bone.....	63
Setlhogo 8 Go tshwara mmele wa me o bolokesebile	64
Mafelo le ditikologo tse di babalesegileng le tse di sa babalesegang	66
Maikutlo a 'EE' le a 'NNYAA'	68
Ikatisetse go re 'NNYAA'	69
Go sireletsa mmele wa gago mo malwetsing	70
Go dira gore metsi a sireletsege go nowa	71
Malatsi a bodumedi le a mangwe a botlhokwa	72
A re bone.....	73
Tlhatlhobo ya Semmuso: Kgweditharo 2	74

Kgweditharo 3

Setlhogo 9 Morafe wa gaetsho	76
Mafelo mo morafeng wa gaetsho	78
Batho mo morafeng wa gaetsho ..	80
Go tlhokomela didirisiwa mo morafeng wa me	82
Go tshola mafelo a le phepa	83
A re bone.....	85
Setlhogo 10 Diphologolo tsa legae	86
Diphologolo tseo re ka di tsholang jaaka tsa legae	88
Re ka tlhokomela jang diphologolo tsa legae kwa gae.....	90
Go tshola diphologolo sentle	93
A re bone.....	95
Setlhogo 11 Mekgwa le boikarabelo	96
Go dumedisa batho ba re ba itseng le ba re sa ba itseng	98
Go emela tšhono ya me.....	100
Go bontsha bopelonomi	101
Go ikanyega.....	103
A re bone.....	105
Setlhogo 12 Dijalo le dipeo	106
Goreng re tlhoka dijalo	108
Dijalo di lebega jang	110
Dijalo tse di farologaneng – ditshwani le dipharologano	112
Dijalo di lebega jang	116
Go godisa sejalo go tswa mo peong	117
A re bone.....	119
Setlhogo 13 Simololang Dijo	120
Dijo tse re di jang	122
Koo dijo tse di farologaneng di tswang teng	123
Go ja sentle	125
Go boloka dijo	128
Malatsi a bodumedi le a mangwe a botlhokwa	130
A re bone.....	131
Tlhatlhubo ya Semmuso: Kgweditharo 3	132

Kgweditharo 4

Setlhogo 14 Magae	134
Mefuta ya magae	136
Magae a a tshwanelang maemo a a farologaneng a bosa	138
Ke matlo afe a a farologaneng a a dirwang ka	140
A re bone.....	143
Setlhogo 15 Dimmepe tsa setshwantsho	144
Go batla mafelo le dilo mo mmepeng wa setshwantsho	146
Go batla tsela go tswa lefelong le lengwe go ya kwa go le lengwe .	148
Go batla mo mmepeng wa setshwantsho gore ditiragalo di diragetse kae mo kgannyeng	150
A re bone.....	153
Setlhogo 16 Metsi	154
Tiriso ya metsi kwa gae le kwa sekolong.....	156
Ditsela tsa go senya metsi	158
Ditsela tsa go boloka metsi	159
Go nwa metsi a a phepa le metsi a a seng phepa	160
Go boloka metsi a a phepa.....	162
A re bone.....	163
Setlhogo 17 Loapi mo bosigong	164
Go fetoga go tswa mo motshegareng go ya mo bosigong	166
Loapi lo ntse jang mo bosigong .	168
Ngwedi.....	169
Dinaledi	171
Malatsi a bodumedi le a mangwe a botlhokwa	173
A re bone.....	175
Tlhatlhubo ya Semmuso: Kgweditharo 4	176
Mafoko a masha	178



Ke farologane.

A re simolole

1. O bona bana ba le bakae mo setshwatshong?
2. Ba supile eng?
3. A ba lebega ka go tshwana?



Tirwana 1

Dirang ka bobedi. 

1. Bana ba ba nang le moriri o montsho ba bakae ka palo?
2. Ke bana ba le bakae ba ba rweleng ditlhorho tse ditshweu?
3. Mosimane yo o rweleng diborele o apere hempe ya mmala ofe?
4. Ka ngwana ofe yo o kgolegileng meno?

Tshedimosetso ya botho

Tirwana 2



Leina la me ke Lina.
Ke dula kwa 10 Main
Street, Gqeberha.
Gompieno, ke keteka
letsatsi la me la botsalo.

Dirang lo le sethlopha. 

1. Tlhalosa gore Lina o lebega jang.
2. O akanya gore Lina o na le dingwaga tse kae?
3. Lina o nna kae?




Nako ya go batlisisa

Thala setshwantsho sa gago mme o kwale: Kwala leina la gago,
sefane, dingwaga le aterese.

Re kgethegile mme re Thomologile



Moriri wa me



Matlho a me



Monyenyo wa me

Ke kgethegile. Ke lebega ke farologane go lelapa la me le ditsala.

Tirwana 3

Dira o le esi.



1. Ipolelele gore: Ke kgethegile.
2. Feleletsa polelo nngwe le nngwe:
 - a. Ke na le moriri o o _____.
 - b. Ke na le matlho a a _____.
 - c. Nka rata go tshameka _____.

letsatsi la botsalo – letsatsi le o belegweng ka lone
kgethegileng – go se tshwane le ope


Mafoko
a masha

Dilo tse ke kgonang go di diranot


Nka dira dilo di le dintsi tse di ka ntirang yo o kgethegileng.

1 2 3 4

Nka bala.




Ke itse medumo ya diphologolo tse di farologaneng.




Nka neela maina a dipopego le mebala ya tsone.

Tirwana 4

Dirang ka bobedi. 

1. A o ka naya maina a dipopego tse le mebala ya tsone?



2. Thala khutlotharo e pududu.

3. Bala go tswa mo go nngwe go fitlha kwa go some.




Nako ya go batlisisa


Naya maina a dilo di le tharo tse o ka di dirang.

Ke tshwana le ditsala tsa me ka eng?

Tse ke dilo tse di ka tswang di ntshwantsha le ditsala tsa me.



Tirwana 5

Dirang ka bobedi. 

1. Ke mmala ofeng o lobabedi lo o ratang?
2. Le rata leungo lefeng.
3. O rata motshameko ofe?
4. A o ka kgona go bona mongwe mo phaposiborutelong ya gago yo o tshwanang le wena ka mmala wa matlho?

Ke farologana jang le ditsala tsa me



Nako ya go batlisisa

1. Ke dilo dife tse di tshwanang ka ditsala tse pedi mo setshwantshong 1?
2. Ke eng se se **farologaneng** ka bassetsana ba babedi mo setshwantshong 2?
4. A distala mo setshwantshong 3 di rata go dira selo se le sengwe.

farologana – fa sengwe se sa tshwane le se sengwe
aterese – lefelo le o nnang kwa go lone

Mafoko
a masha

A re bone

1. Kwala leina le sefane sa gago.
2. O na le dingwaga di le kae?
3. Letsatsi la gago la botsalo ke leng?
4. Kwala kwa o dulang gone.
5. Bua la sengwe le sengwe se o ratang go se dira.
6. Torowa setshwantsho sa gago le tsala ya gago.



Setlhogo 2 Kwa sekolong



Go simolola letsatsi la ntlha kwa sekolong.

A re simolole

Leba setshwantsho.

1. O bona eng mo pele ga **dikago** tsa sekolo?
2. **Barutwana** ba dira eng fa ba tsena kwa sekolong letsatsi le letsatsi?
3. O ya sekolong nako mang?



Tirwana 1

Dira o le esi. 

1. Thala setshwantsho sa gago o apere seaparo sa sekolo.
2. Kwala leina la sekolo sa gago mo tlase ga setshwantsho.



Nako ya go batlisisa

O rata eng ka sekolo sa gago?

sekolo – kwa motho a yang, go ithuta
morutwana – mongwe yo o tsenang sekolo
diaparo tsa skolo – diaparo tse di aparwang kwa sekolong

Mafoko a masha

Leina la sekolo, morutabana le mogokgo

Tirwana 2



Rre Mpho ke mogokgo wa rona. O dumedisa barutwana ba Mophato I. Morutabana wa rona ke Mme Peloeng.

Dirang lo le setlhopha. 

1. **Mogokgo** wa sekolo ke mang?
2. Leina la **morutabana** ke mang?
3. Mogokgo wa sekolo o dira eng?



Nako ya go batlisisa

Leina la morutabana le mogokgo wa gago ke mang?

mogokgo – motho yo o ikarabelang mo sekolong
morutabana – motho yo o kgethegileng yo o go thusang go ithuta dilo tse disha

Mafoko a masha


O fitlhela kae mafelo a a farologaneng mo sekolong





Nako ya go batlisisa

Leba mmepe wa sekolo.



1. Bala dikgato tsa go ya kwa kantorong ya mogokgo.
2. Bala dikgato tsa go ya kwa ntlwanaboithusetsong.
3. Kwala palo ya dikgato.
4. A o ka umaka mafelo a a tlogetsweng a lo nang le one mo sekolong sa lona?

Mafoko
a masha

phaposiborutelo – phaposi e go rutelwang mo go yone


lebala la motshameko – lefelo la go tshamekela kwa ntle

mmepe – lefelo le le bontshang koo mafelo a mangwe a leng teng

Go ya phaposiborutelong le melawana




Tirwana 3

Dirang ka bobedi. 

Leba ditshwantsho tse di mo tsebe 13.

Mo bukeng ya gago ya thutiso, golaganya palo ya setshwantsho le tirwana. O diretswe ya ntlha.

- 10 Nako ya gae
- Go ema ka thulaganyo
- Pakolola beke ya me
- Dijotshegare
- Dumedisa morutabana wa me
- Kgwagetsa beke ya me
- Bele e a lela
- Nako ya go ya lebaleng la metshameko
- Simolola go dira



Nako ya go batlisisa

A phaposiborutelo ya gago e na le melawana?

Naya e le **mebedi** ya melawana ya phaposiborutelo ya gago e e beilweng ke morutabana.

Mafoko a masha

thulaganyo ya

ka gale – go dira sengwe ka tsela e e tshwanang letsatsi le letsatsi

melawana – gore motho kgotsa batho ba tshwanetse go itshola jang.


Ke ya jang sekolong?




James le Sipho ba tsamaya ka dinao go ya sekolong.



Meike o tsamaya ka baesekele go ya sekolong.



Frances, Josh le Kaylee ba tsayama ka tekesi go ya sekolong.



Hlonela le Buhle ba isiwa sekolong ke batsadi ba bone.



Abdullah o ya sekolong ka bese.

Tirwana 4

Dirang lo le sethlopha. 

Bana ba ba ya jang sekolong?

1. Hlonelwa le Buhle



2. Abdullah



3. Siphon le James



4. Meike



5. Frances, Josh le Kaylee



**Nako ya
go batlisisa**

1. Wena o ya jang sekolong?

2. Bana ba ka dirisa ditsela dife tse dingwe go ya sekolong?

A re bone

Dira o le esi. 

Feleletsa dipolelo.

1. Ke tsena sekolo kwa _____.
2. Leina la mogokgo wa me ke _____.
3. Leina la morutabana wa me ke _____.
4. Sepalamo se ke se dirisang go ya sekolong ke _____.

Araba ka Ee kgotsa Nnyaa.

1. Ke kgona go ikisa sekolong.
2. Ke itse gore lebala la motshameko le kae.
3. Kantoro ya mogokgo e kgakala le phaposiborutelo ya me.
4. Matlwanaboithusetso a gaufi le phaposi ya rona ya borutelo.
5. Sekolo sa rona se na le laeborari.



Setlhogo 3 Mekgwatlwaelo ya boitekanelo



Mekgwa ya boitekanelo e e siametseng botshelo.

A re simolole

Mekgwa e e **itekanetseng** e siametse mmele wa gago. Yone ke:


Go ja dijo
tse di
itekanetseng

Go robala
lobaka lo
lo lekaneng

Go
ikatisa

Go tshola
mebele ya rona
e itekanetse

Tirwana 1

Dirang lo le setlhopha. 

1. Go reng re tshwanetse go tlhapa meno letsatsi lengwe le lengwe?
2. Lebelela ditshwantsho mo tsebe. Ke mokgwa ofe o o itekanetseng o re tshwanetseng go o dira letsatsi lengwe le lengwe?



**Nako ya
go batlisisa**


Goreng go robala e le mokgwa o o bothokwa?

mokgwa – sengwe se o se dirang letsatis le letsatsi
mokgwatshelo – ka moo o tshelang ka gone

**Mafoko
a masha**

Robala

Go robala go bothokwa thata mo mebeleng ya lona ka gone:



Go nna le bosigo jo bo itekanetseng, o tlhoka gore ka ura ya borobedi o bo o robetse.

Tirwana 2

Dira o le esi.

1. Thala setshwantsho sa gago o robetse.
2. Kwala gore o nagana gore go diragalang ka mmele wa gago fa o robetse.

megare – ditshedinyana tse dinnye tse re sa kgoneng go di bona. Di ka siamela mebele ya rona mme gape di ka re lwatsa.

Lefoko
le lesha

Go ja dijo tse di itekanetseng

Go ja dijo tse di itekanetseng go go thusa go gola ka bonako.

Dijo tse di itekanetseng di akaretsa maungo, dinama le merogo.



Tirwana 3

Dirang lo le setlhopha. 

1. Dira phousetara ya dijo mme o bontshe dijo tsothe tse di itekanetseng le diseneke tse o di itseng.
2. O ka thala ditshwantsho kgotsa o di segolole mo kuranteng kgotsa mo makasineng mme o di kgomaretse mo phousetareng.
3. Bontsha barutwana ka wena phousetara ya gago.



**Nako ya
go batlisisa**

Umaka maungo le merogo yotlhe e o e itseng.

Tsela e e siameng ya go dirisa ntlwanaboithusetso

Re ka tswa re le kwa lapeng kgotsa kwa sekolong, re tlhoka go dirisa ntlwanaboithusetso mmogo le batho ba bangwe. Go bothokwa go itse mekgwa e e itekanetseng ya ntlwanaboithusetso.



Ka gale tlogela ntlwanaboithusetso e le phepa morago ga go e dirisa.



O seka wa senya ka pampiri ya ntlwanaboithusetso.



Tlhapa diatla pele o tswa mo ntlwanaboithusetso.



Nako ya go batlisa


Ka metlha tlhapa diatla fa o sena go dirisa ntlwanaboithusetso.

Gakologelwa go:


Go folasha ntlwanaboithusetso morago ga go e dirisa le go tima tepe morago ga go tlhapa diatla tsa gago.

Nna phepa

Re boloka mebele ya rona e le phepa ka go dira dilo tseno:



Tirwana 4

Dirang ka bobedi. 

1. Bua gore go direga eng mo setshwantshong.
2. O boloka jang mmele wa gago o le phepa?
3. O tlhapa meno leng?
4. Goreng go le botlhokwa go boloka mebele ya rona e le phepa?


Ikatisa le go tshameka ka gale

Boloka mmele wa gago o itekanetse ka go ikatisa le go tshameka le ditsala ka gale.

Tse ke dingwe tsa ditsela tsa go tshameka le **go ikatisa**:



Go tshameka
metshameko




Go bala dibuka



Go dira botaki

Tirwana 5

Dirang ka bobedi. 

1. O rata ikatiso efe?
2. O ikatisa ga kae ka beke?
3. O tshameka motshameko ofe kwa sekolong?



Nako ya go batlisisa

A go lebelela thelebišhene ka dinako tsothle ke mokgwa o o itekanetseng?

ikatiso –
ditirwana tse o di dirang go tshola mmele wa gago o itekanetse

Lefoko
le lesha

A re bone

Dira o le esi. 


1. Thala mekgwa e e siameng yotlhe e o ka e dirang mo mosong pele o ya sekolong.
2. Ke mekgwa efe e e itekanetseng e o ka e dirang kwa sekolong?
3. Fa ke tlhapa diatla kgotsa ke tlhapa meno ke tshwanetse go tima _____.



Setlhogo 4 Maemo a bosa



1



2



3



4



A re simolole

Lebelela ditshwantsho tse nne.

1. O bona mofuta ofe **wa bosa** mo setshwantshong sengwe le sengwe?
2. Batho ba ka apara diaparo dife mo setshwantshong sa ntlha?
3. O ikutlwa jang fa go le bolelo?
4. O ikutlwa jang fa go le tsididi?



Nako ya go batlisisa

Eya kwa ntle.

1. Maemo a bosa a ntse jang?
2. Thala se o se bonang.

bosa – go mogote, go tsididi, go phefo, go a na, go mouwane kgotsa go maru jang kwa ntle

Lefoko
le lesa

Tšhate ya maemo a bosa ya letsatsi le letsatsi

Tirwana 1

Tšhate ya Maemo a Bosa a Letsatsi le Letsatsi

 <p>Go letsatsi</p>	 <p>Go na pula</p>	 <p>Go maru</p>	 <p>Go sefefe</p>
 <p>Go phefo</p>	 <p>Leru la motshe wa godimo</p>	 <p>Go kapoko</p>	 <p>Go mouwane</p>

Dira o le esi. 

1. Lebelela tšhate ya letsatsi le letsatsi ya maemo a bosa. Bua ka maemo a bosa a o a bonang.
2. Thala tšhate ya letsatsi le letsatsi ya gago ya maemo a bosa e e bontshang letsatsi, pula, phefo le maru.



Nako ya go batlisa

A re tshamekeng metabogo ya phatlele.

Ema mo moleng mme o taboge kgathhanong le ditsala tsa gago.

Boemong jwa go taboga, gopola o tolela mo phetleleng go fitlha mola wa bofelo.

Mofenyi ke yo o bonako e bile a fitlha pele!

